



RANGIRANJE ALTERNATIVA KORIŠĆENJEM SOFTVERA „PRAPOK”

RANGING OF THE ALTERNATIVES BY USING SOFTWARE „PRAPOK”

Radisav Đukić⁽¹⁾, Jelena Jovanović⁽¹⁾

Rezime: Pošto u sebi sintetizuje veoma složen skup činilaca stohastičke i dinamičke prirode programska orijentacija je, tokom vremena, podložna izmenama. Dugoročni aspekt uglavnom se zasniva na pretpostavkama i predviđanju gde preovladavaju elementi kvalitativne prirode. Rad tretira jedan od mogućih pristupa pri razmatranju aktuelnih trendova proizvodne orijentacije i proizvodnog programa. Bez obzira da li se radi o predviđanju ili kratkoročnom planiranju opisana metodologija daje kvantitativnu osnovu za sagledavanje i donošenje odluka koje se u daljem postupku, kroz kvalitativnu analizu, mogu preispitivati.

Ključne reči: strategija, odlučivanje, proizvodnja, program, neizvesnost, predviđanje.

Abstract: Since the programming orientation synthesizes a very complex range of not precisely determined and dynamic nature, it has been susceptible to changes over a period of time. The long term aspect has mainly been based on presumptions and prediction where the elements of qualitative nature are predominant. This paper treats a possible approach concerning the contemporary trends of productive orientation and production programs. No matter it deals with predictions or short term planning, the described methodology shows the quantitative base for concerning and making decisions which can be questioned in further procedure through qualitative analysis.

Key words: strategy, decision making, production, programs, uncertainty, predicting.

1. UVOD

Poslovno-proizvodni sistemi izloženi su uticajima stohastičke prirode koji ga često dovode u konfliktnе i neizvesne situacije. Razmatrajući proizvodnu delatnost, od programske orijentacije preko proizvodnog programa do prizvoda i obrnuto, potrebno je u okviru vremenske dimenzije sagledati delovanje relevantnih unutrašnjih i spoljašnjih determinanti.

U radu je izložena kvantitativna metoda koja u sebi sažima regresiju, korelaciju i ekstrapolaciju trenda uz primenu pravila i kriterijuma za odlučivanje koji se koriste u okviru teorije igara.

U konkretnom proizvodnom sistemu izvršena je analiza ostvarene tržišne dinamike plasmana grupe proizvoda iskazane u količini proizvoda reprezentanta. Koristeći se metodama regresione i korelace analize stohastička zavisnost plasmana proizvoda reprezentanta u funkciji od vremena, opisana je sa šest aproksimativnih krivih. Odabrane aproksimativne krive predstavljaju alternative koje determinišu moguća stanja sistema u oblasti eksperimenta (pet) godina i oblasti predviđanja (jedna godina).

2. OPIS PROGRAMA

Izbor optimalne alternative može se poistovetiti sa donošenjem odluka u slučajevima neizvesnosti kada je raspodela verovatnoća budućih stanja nepoznata. Pri donošenju odluka možemo koristiti više kriterijuma, od krajnje pesimističkih do krajnje optimističkih.

Ulagani podaci u programu su: format i koeficijenti matrice igre, standardna greška regresije, koeficijent korelacije, koeficijent elastičnosti, verovatnoće stanja sistema i usvojena vrednost indeksa optimizma. Program rangira alternative koristeći jedanaest kriterijuma:

K₁-standardna greška regresije (princip min),

K₂-koeficijent korelacije (princip max),

K₃-koeficijent elastičnosti tražnje (princip max),

K₄-kriterijum izrazitog pesimizma (princip min-min),

K₅-kriterijum umerenog pesimizma (princip max-min),

K₆-kriterijum izrazitog optimizma (princip max-max),

K_7 -kriterijum umerenog optimizma (princip min-max),
 K_8 -Laplasov kriterijum (princip max),

K_9 -Harviksov kriterijum (princip max),
 K_{10} -Sejidžov kreiterijum (princip min-max),
 K_{11} -gornja vrednost igre (princip min-max).

3. PROGRAM

PRAPOK;

PROGRAM ZA RANGIRANJE ALTERNATIVA PO ODABRANIM KRITERIJUMIMA K_1-K_{11} ;

ULAZNI PODACI ZA X_p ; ($q_i, i=1, m ; j=1, n$)

$m = 6$; (Broj vrsta matrice igre A – broj alternative $q_i, i=1, m$)

$n = 6$; (Broj kolona matrice igre A – stanja sistema $S_j, j=1, n$)

$mn = m * n$; (Ukupan broj elemenata matrice igre A)

koeficijenti matrice igre A

(unosimo niz brojeva po vrstama-alternativama počev od $a_{11} - a_{mn}$);

$a[1]=\{1,1\}\rightarrow 9.8; a[2]=\{1,2\}\rightarrow 11.9; a[3]=\{1,3\}\rightarrow 14; a[4]=\{1,4\}\rightarrow 16.1; a[5]=\{1,5\}\rightarrow 18.2;$
 $a[6]=\{1,6\}\rightarrow 20.3; a[7]=\{2,1\}\rightarrow 9.943; a[8]=\{2,2\}\rightarrow 11.83; a[9]=\{2,3\}\rightarrow 13.86; a[10]=\{2,4\}\rightarrow 16.03;$
 $a[11]=\{2,5\}\rightarrow 18.34; a[12]=\{2,6\}\rightarrow 20.8; a[13]=\{3,1\}\rightarrow 10.14; a[14]=\{3,2\}\rightarrow 11.43; a[15]=\{3,3\}\rightarrow 13.86;$
 $a[16]=\{3,4\}\rightarrow 16.43; a[17]=\{3,5\}\rightarrow 18.14; a[18]=\{3,6\}\rightarrow 18; a[19]=\{4,1\}\rightarrow 10; a[20]=\{4,2\}\rightarrow 12;$
 $a[21]=\{4,3\}\rightarrow 13; a[22]=\{4,4\}\rightarrow 17; a[23]=\{4,5\}\rightarrow 18; a[24]=\{4,6\}\rightarrow 0; a[25]=\{5,1\}\rightarrow 9.582;$
 $a[26]=\{5,2\}\rightarrow 12.39; a[27]=\{5,3\}\rightarrow 14.41; a[28]=\{5,4\}\rightarrow 16.03; a[29]=\{5,5\}\rightarrow 17.41; a[30]=\{5,6\}\rightarrow 18.63;$
 $a[31]=\{6,1\}\rightarrow 10.08; a[32]=\{6,2\}\rightarrow 11.74; a[33]=\{6,3\}\rightarrow 13.67; a[34]=\{6,4\}\rightarrow 15.92; a[35]=\{6,5\}\rightarrow 18.54;$
 $a[36]=\{6,6\}\rightarrow 21.59;$

standardna greska regresije;

(za K_1 unosimo niz brojeva po vrstama-alternativama $s_i, i=1, m$)

$s[1]=0.616; s[2]=0.605; s[3]=0.534; s[4]=0.000; s[5]=0.848; s[6]=0.630$;

koeficijenti korelacije;

(za K_2 unosimo niz brojeva po vrstama-alternativama $r_i, i=1, m$)

$r[1]=0.979; r[2]=0.980; r[3]=0.984; r[4]=1.000; r[5]=0.960; r[6]=0.978$;

koeficijenti elasticnosti;

(za K_3 unosimo niz brojeva po vrstama-alternativama $e_i, i=1, m$)

$e[1]=0.621; e[2]=0.729; e[3]=-0.470; e[4]=0.000; e[5]=0.371; e[6]=0.914$;

verovatnoce stanja sistema;

(za K_8 LAPLACE-ov kriterijum, unosimo verovatnoce p_j po kolonama-stanjima $S_j, j=1, n$)

$p[1]=1/n; p[2]=1/n; p[3]=1/n; p[4]=1/n; p[5]=1/n; p[6]=1/n;$

usvojena vrednost indeksa optimizma α ;

(za K_9 $0 < \alpha < 1$, HURWICH-ov kompromisni kriterijum)

$\alpha = 0.4$;

IZVRSNI DEO PROGRAMA;

```
Print["RESENJA ZA  $X_p$  ( $q_i, i=1, m : S_j, j=1, n$ )"];
```

```
Print["IZBOR OPTIMALNIH ALTERNATIVA PO ODABRANIM KRITERIJUMIMA  
ODLUCIVANJA ( $K_1-K_{11}$ )"];
```

```
Print[" $K_1 \rightarrow$  KRITERIJUM TREND - STANDARDNA GRESKA REGRESIJE  $\rightarrow$  (princip MIN u nizu  
S)"];
```

$nizs=Array[s,m]$;

Print["Niz S ima oblik:"];

Print[" $S =$ ", $nizs$];

$najms=Table[Min[Table[nizs, {i, 1, m}]]]$;

$s[i_]=Do[s[i], {i, 1, m}]$

Do[Print[" $i, j \rightarrow$ ", Table[s[i] \square najms], {i, 1, m}]]

Print["UNETI OZNAKU OPTIMALNE ALTERNATIVE $i=?$ *(altk1 = i, (i) \rightarrow True)*"];

$altk1=4$;

Print[" $K_1 = \min$ ", $nizs$, " = ", $najms$, " \rightarrow q" $_{altk1}$]

```

Print["K2 → KRITERIJUM TREND A - KOEFICIJENT KORELACIJE → (princip MAX u nizu R)"];
nizr=Array[r,m];
Print["Niz R ima oblik:"];
Print["R=",nizr];
najvr=Table[Max[Table[nizr,{i,1,m}]]];
r[i_]:=Do[r[i],{i,1,m}]
Do[Print["(i,) → ",Table[r[i]□najvr]],{i,1,m}]
Print["UNETI OZNAKU OPTIMALNE ALTERNATIVE i=? *(altk2 = i,(i) → True)*"];
altk2=4;
Print["K2 = max ",nizr," = ",najvr," → q"altk2]
Print["K3 → KRITERIJUM TREND A - KOEFICIJENT ELASTICNOSTI → (princip MAX u nizu E)"];
nize=Array[e,m];
Print["Niz E ima oblik:"];
Print["E=",nize];
najve=Table[Max[Table[nize,{i,1,m}]]];
e[i_]:=Do[e[i],{i,1,m}]
Do[Print["(i,) → ",Table[e[i]→najve]],{i,1,m}]
Print["UNETI OZNAKU OPTIMALNE ALTERNATIVE i=? *(altk3 = i,(i) → True)*"];
altk3=6;
Print["K3 = max ",nize," = ",najve," → q"altk3]
Print["MATRICA IGRE"];
Print["Ukupan broj elemenata matrice igre A: m*n=",mn];
niza=Array[a,mn];
matA=SparseArray[niza,{m,n}];
Print["Matrica A ima oblik:"];MatrixForm[matA]
Print["Matrica A po vrstama ima oblik:"];
Do[Print["(i,) → ",Table[matA[[i,j]],{j,1,n}]],{i,1,m}]
Print["Matrica A po kolonama ima oblik:"];
Do[Print["(j,) → ",Table[matA[[i,j]],{i,1,m}]],{j,1,n}]
Print["K4 → KRITERIJUM IZRASITOG PESIMIZMA → (princip MIN-MIN u matrici igre)"];
Print["Najmanji elementi po vrstama:"];
nmv=Table[Min[Table[matA[[i,j]],{j,1,n}]],{i,1,m}]
Print["Najmanji od najmanjih elementi po vrstama:"];
nmvm=Min[Table[nmv]]
Do[Print["(i,) → ",Table[Min[Table[matA[[i,j]],{j,1,n}]]→nmvm]],{i,1,m}]
Print["UNETI OZNAKU OPTIMALNE ALTERNATIVE i=? *(altk4 = i,(i) → True)*"];
altk4=4;
Print["K4 = min ",nmv," = ",nmvm," → q"altk4]
Print["K5 → KRITERIJUM UMERENOGR PESIMIZMA (DONJA VREDNOST IGRE) → (princip MAX-MIN u matrici igre)"];
Print["Najmanji elementi po vrstama:"];
nmv=Table[Min[Table[matA[[i,j]],{j,1,n}]],{i,1,m}]
Print["Najveci od najmanjih elementi po vrstama:"];
nmvv=Max[Table[nmv]]
Do[Print["(i,) → ",Table[Min[Table[matA[[i,j]],{j,1,n}]]→nmvv]],{i,1,m}]
Print["UNETI OZNAKU OPTIMALNE ALTERNATIVE i=? *(altk5 = i,(i) → True)*"];
altk5=3;
Print["K5 = max ",nmv," = ",nmvv," → q"altk5]
Print["K6 → KRITERIJUM IZRASITOG OPTIMIZMA → (princip MAX-MAX u matrici igre)"];
Print["Najveci elementi po vrstama:"];
nnv=Table[Max[Table[matA[[i,j]],{j,1,n}]],{i,1,m}]
Print["Najveci od najvecih elementa po vrstama:"];
nnvv=Max[Table[nnv]]
Do[Print["(i,) → ",Table[Max[Table[matA[[i,j]],{j,1,n}]]→nnvv]],{i,1,m}]
Print["UNETI OZNAKU OPTIMALNE ALTERNATIVE i=? *(altk6 = i,(i) → True)*"];
altk6=6;
Print["K6 = max ",nnv," = ",nnvv," → q"altk6]
Print["K7 □ KRITERIJUM UMERENOGR OPTIMIZMA □ (princip MIN-MAX u matrici igre)"];

```

```

Print["Najveci elementi po vrstama:"];
nvv=Table[Max[Table[matA[[i,j]],{j,1,n}]],{i,1,m}]
Print["Najmanji od najvecih elementa po vrstama:"];
nvvm=Min[Table[nvv]]
Do[Print["(,i,") → ",Table[Max[Table[matA[[i,j]],{j,1,n}]]→nvvm]],{i,1,m}]
Print["UNETI OZNAKU OPTIMALNE ALTERNATIVE i=? *(altk7 = i,(i) → True)*"];
altk7=4;
Print["K7 = min ",nvv," = ",nvvm," → q"altk7]
Print["K8 → LAPLACEOV-ov KRITERIJUM → (princip MAX u nizu ll- ocekivanih efekata igre)"];
nizp=Array[p,n];
Print["Niz verovatnoca P ima oblik:"];
Print["P=",nizp];
p[j_]=Do[p[j],{j,1,n}]
1l[i_]=Table[ $\sum_{j=1}^n \text{Table}[\text{matA}_{[[i,j]]}] \times p[j]$ , {i,1,m}]
nll=Max[1l[i]]
Do[Print["(,i,") → ",Table[Table[ $\sum_{j=1}^n \text{Table}[\text{matA}_{[[i,j]]}] \times p[j]$ ]=nll]],{i,1,m}]
Print["UNETI OZNAKU OPTIMALNE ALTERNATIVE i=? *(altk8 = i,(i) → True)*"];
altk8=6;
Print["K8 = max ",1l[i]," = ",nll," → q"altk8]
Print["K9 → HURWICH-ov KRITERIJUM → (princip MAX u nizu hh- kompromis u zavisnosti od odabrane velicine indeksa optimizma α)"];
nvv=Table[Max[Table[matA[[i,j]],{j,1,n}]],{i,1,m}]
nmv=Table[Min[Table[matA[[i,j]],{j,1,n}]],{i,1,m}]
hh[i_]=Table[Table[α × nvv+(1- α) × nmv]]
mhh=Max[hh[i]]
Do[Print["(,i,") → ",Table[Table[α × Table[Max[Table[matA[[i,j]],{j,1,n}]]+(1- α) × Table[Min[Table[matA[[i,j]],{j,1,n}]]]]=mhh]],{i,1,m}]
Print["UNETI OZNAKU OPTIMALNE ALTERNATIVE i=? *(altk9 = i,(i) → True)*"];
altk9=6;
Print["K9 = max ",hh[i]," = ",mhh," → q"altk9]
Print["K10 → SAVAGE-ov KRITERIJUM → (princip MIN-MAX u matrici kajanja)"];
Print["Najveci elementi po kolonama:"];
nvk=Table[Max[Table[matA[[i,j]],{i,1,m}]],{j,1,n}]
najvk=Table[Table[nvk[[i,j]],[jj,1,n]}, {ii,1,m}];
Print["Matrica najvecih elemenata po kolonama:"];
matB=MatrixForm[najvk]
Print["Matrica kajanja:"];
mC=najvk-matA;
matC=MatrixForm[mC]
Print["Najveci elementi matrice kajanja po vrstama:"];
nvvmk=Table[Max[Table[mC[[i,j]],{j,1,n}]],{i,1,m}]
Print["Najmanji od najvecih elementa matrice kajanja po vrstama:"];
nvvmkn=Min[Table[nvvmk]]
Do[Print["(,i,") → ",Table[Max[Table[mC[[i,j]],{j,1,n}]]□nvvmkn]],{i,1,m}]
Print["UNETI OZNAKU OPTIMALNE ALTERNATIVE i=? *(altk10 = i,(i) → True)*"];
altk10=2;
Print["K10 = min ",nvvmk," = ",nvvmkn," → q"altk10]
Print["K11 → KRITERIJUM GORNJE VREDNOSTI IGRE → (princip MIN-MAX(kolone) u matrici igre)"];
Print["Najveci elementi po kolonama:"];
nvk=Table[Max[Table[matA[[i,j]],{i,1,m}]],{j,1,n}]
Print["Najmanji od najvecih elementa po kolonama:"];
nvkm=Min[Table[nvk]]
Print["UNETI OZNAKU KOLONE j=? KOJU TREBA UVRSTITI U SLEDECOJ NAREDBI matA[[i,j]], (j) → True"];

```

```

Do[Print["(",j,") \[Rule] ",Table[Max[Table[matA[[i,j]],{i,1,m} ]]=nvkm]],{j,1,n}]
Print["UNETI OZNAKU OPTIMALNE ALTERNATIVE i=? *(altk11 = i,(i) \[Rule] True)*"];
Do[Print["(",i,") \[Rule] ",Table[Max[Table[matA[[i,j]]]]]=nvkm],{i,1,m}]
altk11=3;
Print["K11 = min ",nvk," = ",nvkm," \[Rule] q"altk11]
REKAPITULACIJA;
Print["REKAPITULACIJA RESENJA ZA Xp, (qi,i=\u2191,\u2192 : Sj, j=\u2191,\u2192 )"];
Print["KRITERIJUM \[Rule] K1"];
Do[Print["(",i,") \[Rule] ",Table[s[i]=najms]],{i,1,m}]
altk1=4;
Print["K1 = min ",nizs," = ",najms," \[Rule] q"altk1]
Print["KRITERIJUM \[Rule] K2"];
Do[Print["(",i,") \[Rule] ",Table[r[i]=najvr]],{i,1,m}]
altk2=4;
Print["K2 = max ",nizr," = ",najvr," \[Rule] q"altk2]
Print["KRITERIJUM \[Rule] K3"];
Do[Print["(",i,") \[Rule] ",Table[e[i]=najve]],{i,1,m}]
altk3=6;
Print["K3 = max ",nize," = ",najve," \[Rule] q"altk3]
Print["KRITERIJUM \[Rule] K4"];
Do[Print["(",i,") \[Rule] ",Table[Min[Table[matA[[i,j]],{j,1,n} ]]=nmvm]],{i,1,m}]
altk4=4;
Print["K4 = min ",nmv," = ",nmvm," \[Rule] q"altk4]
Print["KRITERIJUM \[Rule] K5"];
Do[Print["(",i,") \[Rule] ",Table[Min[Table[matA[[i,j]],{j,1,n} ]]=nmvv]],{i,1,m}]
altk5=3;
Print["K5 = max ",nmv," = ",nmvv," \[Rule] q"altk5]
Print["KRITERIJUM \[Rule] K6"];
Do[Print["(",i,") \[Rule] ",Table[Max[Table[matA[[i,j]],{j,1,n} ]]=nvvv]],{i,1,m}]
altk6=6;
Print["K6 = max ",nvv," = ",nvvv," \[Rule] q"altk6]
Print["KRITERIJUM \[Rule] K7"];
Do[Print["(",i,") \[Rule] ",Table[Max[Table[matA[[i,j]],{j,1,n} ]]=nvvm]],{i,1,m}]
altk7=4;
Print["K7 = min ",nvv," = ",nvvm," \[Rule] q"altk7]
Print["KRITERIJUM \[Rule] K8"];
Do[Print["(",i,") \[Rule] ",Table[Table[Table[Table[matA[[i,j]]]\[Cross] p[j]]=n11],{j,1,n}],{i,1,m}]
altk8=6;
Print["K8 = max ",ll[i]," = ",nll," \[Rule] q"altk8]
Print["KRITERIJUM \[Rule] K9"];
Do[Print["(",i,") \[Rule] ",Table[Table[\[Alpha]\[Cross] Table[Max[Table[matA[[i,j]],{j,1,n} ]]]+(1-\[Alpha])\[Cross] Table[Min[Table[matA[[i,j]],{j,1,n} ]]]]=mhh]],{i,1,m}]
altk9=6;
Print["K9 = max ",hh[i]," = ",mhh," \[Rule] q"altk9]
Print["KRITERIJUM \[Rule] K10"];
Do[Print["(",i,") \[Rule] ",Table[Max[Table[mC[[i,j]],{j,1,n} ]]=nvvmkn]],{i,1,m}]
altk10=2;
Print["K10 = min ",nvvmkn," = ",nvvmkn," \[Rule] q"altk10]
Print["KRITERIJUM \[Rule] K11"];
Print["UNETI OZNAKU KOLONE j=? KOJU TREBA UVRSTITI U SLEDECOJ NAREDBI matA[[i,j]], (j) \[Rule] True"];
Do[Print["(",j,") \[Rule] ",Table[Max[Table[matA[[i,j]],{i,1,m} ]]=nvkm]],{j,1,n}]
Print["UNETI OZNAKU OPTIMALNE ALTERNATIVE i=? *(altk11 = i,(i) \[Rule] True)*"];
Do[Print["(",i,") \[Rule] ",Table[Max[Table[matA[[i,j]]]]]=nvkm],{i,1,m}]
altk11=3;
Print["K11 = min ",nvk," = ",nvkm," \[Rule] q"altk11"]

```

KRAJ PROGRAMA;

RESENJA ZA X_p, (q_i, i=1, m : S_j, j=1, n)

$$\begin{aligned} K_1 &= \min \{0.616, 0.605, 0.534, 0., 0.848, 0.63\} = 0. \rightarrow q_4 \\ K_2 &= \max \{0.979, 0.98, 0.984, 1., 0.96, 0.978\} = 1. \rightarrow q_4 \\ K_3 &= \max \{0.621, 0.729, -0.47, 0., 0.371, 0.914\} = 0.914 \rightarrow q_6 \\ K_4 &= \min \{9.8, 9.943, 10.14, 0.9, 5.82, 10.08\} = 0 \rightarrow q_4 \\ K_5 &= \max \{9.8, 9.943, 10.14, 0.9, 5.82, 10.08\} = 10.14 \rightarrow q_3 \\ K_6 &= \max \{20.3, 20.8, 18.14, 18, 18.63, 21.59\} = 21.59 \rightarrow q_6 \\ K_7 &= \min \{20.3, 20.8, 18.14, 18, 18.63, 21.59\} = 18 \rightarrow q_4 \\ K_8 &= \max \{15.05, 15.1338, 14.6667, 35/3, 14.742, 15.2567\} = 15.2567 \rightarrow q_6 \\ K_9 &= \max \{14., 14.2858, 13.34, 7.2, 13.2012, 14.684\} = 14.684 \rightarrow q_6 \\ K_{10} &= \min \{1.29, 0.97, 3.59, 21.59, 2.96, 1.08\} = 0.97 \rightarrow q_2 \\ K_{11} &= \min \{10.14, 12.39, 14.41, 17, 18.54, 21.59\} = 10.14 \rightarrow q_3 \end{aligned}$$

4. ZAKLJUČAK

Program ima za cilj da izvrši izbor optimalne alternative koristeći jedanaest ponuđenih kriterijuma za odlučivanje. Na taj način se menadžmentu nudi koncept koji je podložan daljoj kvalitativnoj analizi imajući u vidu odluke za poslovanje poslovno-proizvodnog sistema.

LITERATURA

- [1] Đukić R., Pristup konceptu proizvodnog programa korišćenjem metoda za višekriterijumsko odlučivanje, 30. SPMSCG, V. Banja, 2005.
- [2] Đukić R., Predviđanje i rangiranje mogućih trendova programske orijentacije, 32. Jupiter konferencija, Zlatibor, 2006.